

7. Transportni protokoli

Prof.dr Igor Radusinović

igorrr@ucg.ac.me

dr Slavica Tomović

slavicat@ucg.ac.me

Transportni protokoli

7-1

1

Transportni protokoli

- Transportni servisi
- UDP
- Pouzdani prenos podataka
 - Stop & Wait
 - Go Back N
 - Selective Repeat
- TCP (ukratko)

Transportni protokoli


7-2

2

1

Transportni servisi i protokoli

- ❑ Obezbeđuju **logičku komunikaciju** između aplikacija koje se odvijaju na različitim hostovima.
- ❑ Transportni protokoli se implementiraju na krajnjim sistemima.
 - Predajna strana transportnog protokola dijeli poruke u **segmente** i prosleđuje ih mrežnom nivou.
 - Prijemna strana transportnog protokola desegmentira segmente u poruke i prosleđuje ih nivou aplikacije.
- ❑ Više od jednog transportnog protokola je na raspolaganju aplikacijama.
 - Na Internetu dominiraju TCP i UDP



Transportni protokoli

7-3

3


Transportni servisi i protokoli

Multipleksiranje na predaji:

Manipulisanje podacima iz više socket-a i dodavanje transportnog zaglavlja (koristi se za demultipleksiranje).

Demultipleksiranje na prijemu:

Koristi zaglavlje za predaju primljenih segmenata pravom socket-u.



Transportni protokoli

7-4

4

2

UDP: User Datagram Protocol [RFC 768]

- ❑ Nema poboljšanja koja se nude Internet protokolu.
- ❑ *Best effort* servis tako da UDP segmenti mogu biti:
 - izgubljeni
 - neredosledno predati
- ❑ Nekonektivan
 - Nema uspostavljanja veze (*handshaking*) između pošiljaoca i prijemnika.
 - Svaki UDP segment se tretira odvojeno od drugih segmenata.

Zašto onda UDP?

- ❑ Nema uspostavljanja veze (koja povećava kašnjenje) što je jednostavnije nego kod TCP protokola jer se ne vodi računa o stanju veze.
- ❑ Malo zaglavje segmenta od svega 8B (TCP zaglavje ima 20B).
- ❑ Nema kontrole protoka i zagušenja tako da UDP može slati podatke brzinom koju aplikacija diktira.


Transportni protokoli

7-5

5

UDP: User Datagram Protocol [RFC 768]

- ❑ Često se koristi za *streaming* multimedijalne aplikacije:
 - tolerantne u odnosu na gubitke i
 - osjetljive na brzinu prenosa
- ❑ Drugi protokoli koji koriste UDP:
 - DNS
 - SNMP (zbog toga što mrežne menadžment aplikacije funkcionišu kada je mreža u kritičnom stanju)
 - RIP (zbog periodičnog slanja RIP update-a)
- ❑ Za pouzdani prenos preko UDP se moraju dodati mehanizmi pouzdanog prenosa podataka na nivou aplikacije.
 - **Oporavak od greške na nivou aplikacije!**
- ❑ Nedostatak kontrole zagušenja je problematičan!



Transportni protokoli


7-6

6

3

Pouzdani prenos podataka

- Važan na nivoima **aplikacije, transporta i linka**.
- Jedna od top-10 karakteristika mreže!



- Karakteristike nepouzdanog kanala će odrediti kompleksnost pouzdanog protokola za prenos podataka.


Transportni protokoli

7-7

7

Pouzdani prenos podataka

- Kanal je pouzdan:
 - nema grešaka na bitima
 - nema gubitka segmenata



Nema potrebe za mehanizmom pouzdanog prenosa podataka!

Transportni protokoli


7-8

8

Pouzdani prenos podataka

Kanal koji unosi grešku ali ne i gubitke

- Kanal može zamijeniti vrijednosti bita u segmentu.
- Potrebno je detektovati grešku na prijemnoj strani. Kako?
- Prijemna strana o tome mora obavijestiti predajnu stranu potvrdom uspješnog (**ACK**) ili neuspješnog prijema (**NACK**).
- Kada prijemna strana primi ACK šalje novi segment, ako primi NACK ponovo šalje prethodni segment (retransmisijska).
- ARQ (*Automatic Repeat reQuest*)



Transportni protokoli

7-9

9


Pouzdani prenos podataka

Šta se dešava kada su ACK/NAK oštećene?

- Pošiljalac ne zna šta se dešava na prijemu!
- Retransmisijska je besmislena jer je moguće dupliranje segmenata.

Rješavanje duplikata:

- Pošiljalac dodaje svakom segmentu **broj u sekvenci**.
- Pošiljalac ponovo šalje posmatrani segment ako je ACK/NAK oštećen.
- Prijemnik odbacuje duple segmente.
- U ACK/NAK nema broja u sekvenci segmenta koji se potvrđuje jer nema gubitka segmenata, pa se potvrda odnosi na poslednji poslati segment.




STOP & WAIT

Pošiljac šalje jedan segment, a zatim čeka na odgovor.

Transportni protokoli

7-10

10




11

Stop & Wait (u kanalu bez gubitaka)

<p>Pošiljalac:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dodaje broj u sekvenci segmentu. <input type="checkbox"/> Dva broja (0,1) su dovoljna. Zašto? <input type="checkbox"/> Pošiljac posjeduje brojač koji pokazuje na broj poslatog segmenta. <input type="checkbox"/> Mora provjeriti da li je primljeni ACK/NAK oštećen. <input type="checkbox"/> Nakon potvrde prijema segmenta <ul style="list-style-type: none"> ○ brojač se povećava za 1 (mod 2), ○ segment se briše ○ pošiljalac čeka podatke sa višeg nivoa. 	<p>Prijemnik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Posjeduje brojač koji pokazuje na broj očekivanog segmenta. <input type="checkbox"/> Mora provjeriti da li je primljeni segment duplikat. <ul style="list-style-type: none"> ○ Stanje indicira da li je 0 ili 1 očekivani broj u sekvenci paketa. <input type="checkbox"/> Prijemnik ne može znati da li je poslednji ACK/NAK primljen ispravan od strane pošiljaoca. <input type="checkbox"/> Ako je segment ispravan i očekivan: <ul style="list-style-type: none"> ○ njegov sadržaj se predaje višem nivou ○ brojač se povećava za 1 (mod 2)
--	--

Transportni protokoli 7-12

12



Stop & Wait (u kanalu bez gubitaka) bez NAK

- Iste funkcionalnosti kao u prethodnom slučaju, korišćenjem samo ACK.
- Umjesto NAK, prijemnik šalje ACK za poslednji segment koji je primljen ispravno.
 - Prijemnik mora eksplicitno unijeti broj u sekvenci segmenta čiji se uspješan prijem potvrđuje.
- Dvostruki ACK za isti segment na strani pošiljaoca rezultira istom akcijom kao "ponovo šalji posmatrani segment".

Transportni protokoli

7-13

13

Stop & Wait (kanal sa greškom i gubicima)

Nova pretpostavka: kanal izaziva i gubitak segmenta (podataka ili potvrda).

- Checksum, broj u sekvenci, ACK, retransmisijske su od pomoći, ali ne dovoljno.

Kako se izboriti sa gubicima?

- Pošiljalac čeka dok se određeni podaci ili ACK izgube, zatim obavlja retransmisiiju.
- Koliko je minimalno vrijeme čekanja?
- Koliko je maksimalno vrijeme čekanja?
- Nedostaci?

Pristup: pošiljalac čeka "razumno" vrijeme za ACK


- Uvodi se **timer** na predajnoj strani.
- Retransmisijska se obavlja ako se ACK ne primi u timeout intervalu.
- Ako segment (ili ACK) zakasni:
 - Retransmisijska će biti duplikirana, ali korišćenje broja u sekvenci će to odraditi.
 - Prijemnik mora definisati broj u sekvenci segmenta čiji je prijem već potvrđen.

Transportni protokoli

7-14

14

Stop & Wait (u kanalu sa gubicima)



- Iste funkcionalnosti kao u prethodnom slučaju, korišćenjem samo ACK.
- Umjesto NAK, prijemnik šalje ACK za poslednji segment primljen ispravno.
 - Prijemnik mora eksplicitno unijeti broj u sekvenci segmenta čiji se uspješan prijem potvrđuje.
- Dvostruki ACK za isti segment na strani pošiljaoca rezultira istom akcijom kao "ponovo šalji posmatrani segment".

Transportni protokoli 7-15

15

STOP & WAIT performanse

- S&W funkcioniše, ali ima loše performance.
- Na primjer, link kapaciteta je 1Gb/s, RTT iznosi 15ms, a veličina paketa je 1000B:

$$T_{\text{prenosa}} = \frac{L \text{ (veličina paketa u bitima)}}{R \text{ (propusnost linka, b/s)}} = \frac{8\text{kb/pkt}}{10^9 \text{ b/s}} = 8 \text{ ms}$$

$$U_{\text{pošilj.}} = \frac{L / R}{RTT + L / R} = \frac{.008}{30.008} = 0.00027$$

- U pošiljalac: **iskorišćenje** - dio vremena u kome je pošiljalac zauzet.
- Pošiljalac šalje 1000B paket svakih 30.008ms \rightarrow 267kb/s bez obzira što je propusnost linka 1 Gb/s.
- Mrežni protokol ograničava fizičke resurse!
- U praksi je još gore jer je napravljeno nekoliko zanemarivanja!


Transportni protokoli 7-16

16

Pipelined protokoli

Pošiljalac dozvoljava istovremeni prenos više segmenata čiji prijem nije potvrđen.

- ❑ Opseg brojeva u sekvenci mora biti proširen.
- ❑ Baferovanje više od jednog segmenta na predajnoj i/ili prijemnoj strani.




- ❑ Forme ovog protokola:

- Go-Back-N
- Selective Repeat

Transportni protokoli 7-17

17

Pipelining: povećanje iskorišćenja



Transportni protokoli 7-18

18

Pipelined protokoli: pregled

Go-back-N:

- Pošiljalac može imati do N nepotvrđenih poslatih segmenata.
- Prijemnik šalje samo **kumulativne potvrde**.
 - Ne potvrđuje segmente ako se javi "praznine".
- Pošiljalac ima timer za najstariji nepotvrđeni paket.
 - Kada timer istekne ponovo se šalju svi nepotvrđeni segmenti.
- Pošiljalac posjeduje **predajni prozor** a prijemnik brojač.

Selective Repeat:

- Pošiljalac može imati do N nepotvrđenih poslatih segmenata.
- Prijemnik šalje **individualne potvrde** za svaki paket.
- Predajnik ima tajmer za svaki nepotvrđeni segment.
 - Kada timer istekne ponovo se šalje samo taj segment.
- Pošiljalac posjeduje **predajni, a prijemnik prijemni prozor**.


Transportni protokoli 7-19

19

Go-Back-N (sliding window)

Pošiljalac:

- Broj u sekvenci u zaglavljima segmenta je dugačak k-bit a što znači da se može poslati $N=2^k$ nepotvrđenih segmenata
- Prozor veličine N susjednih nepotvrđenih segmenata je dozvoljen
- Zašto ograničavati N?



- Broj u sekvenci se upisuje u polje zaglavljiva veličine k bita ($0,2^k-1$). Kod TCP k=32, pri čemu se ne broje segmenti, već bajti u bajt streamu.
- ACK(n): ACK sve pakete, uključujući n-ti u sekvenci - **kumulativni ACK**
 - Mogu se pojaviti duple ACK potvrde (obratiti pažnju na prijemnik).

Transportni protokoli 7-20

20

Go-Back-N (*sliding window*)


- ❑ Timer se inicijalizuje za "najstariji" segment i vezuje za svaki segment čiji prijem još nije potvrđen.
- ❑ Timeout(n): retransmisijska sekvencija segmenta n i svih segmenata čiji je broj u sekvenci veći od n , u skladu sa veličinom prozora.
- ❑ Uvijek se šalje ACK za korektno primljen segment sa najvećim brojem u sekvenci uz poštovanje **redosleda**
 - Može generisati duple ACK potvrde.
 - Treba da zapamti samo broj očekivanog segmenta.
- ❑ *Out-of-order segment*:
 - Odbacuje se -> Zašto nema baferovanja na prijemu?
 - Ponovo šalje ACK za segment sa najvećim brojem u sekvenci.

Transportni protokoli

7-21

21

Go-Back-N



Transportni protokoli

7-22

22

Go-Back-N


- Dozvoljava pošiljaocu da ispunи link segmentima, čime se uklanja problem lošeg iskorišćenja kanala.
- Sa druge strane, kada su veličina prozora i proizvod brzine prenosa i kašnjenja veliki mnogo segmenata može biti na linku. U tom slučaju zbog gubitka jednog segmenta mnogi segmenti se moraju iznova poslati (potpuno nepotrebno).
- Iz tog razloga se koriste **Selective Repeat** protokoli, koji kao što im ime kaže omogućavaju izbor segmenata koji će biti ponovo poslati.

Transportni protokoli 7-23


23

Go-Back-N

Pošiljalac:



Prijemnik:



Transportni protokoli 7-24

24

Selective Repeat

- Prijemnik pojedinačno potvrđuje sve ispravno primljene segmente.
 - Baferuje segmente, ako je to potrebno, za eventualnu redoslednu predaju nivou iznad sebe.
- Pošiljalac ponovo šalje samo segmente za koje ACK nije primljen.
 - Pošiljalac ima tajmer za svaki segment čiji prijem nije potvrđen.
- Prozor pošiljaoca:
 - N uzastopnih brojeva u sekvenci.
 - Ponovo ograničava broj poslatih segmenata, čiji prijem nije potvrđen.

Transportni protokoli 7-25

25

Selective Repeat

Pošiljalac

- Podaci dolaze odozgo :
- Ako je sledeći broj u sekvenci u prozoru dostupan, poslati paket.
- Timeout(n):
- Ponovo poslati segment n, restartovati tajmer.
- ACK(n) u [sendbase, sendbase+N]:
- Markirati segment n kao da je primljen.
 - Ako je n najmanji nepotvrđeni segment, proširiti osnovu prozora na bazi narednog najmanjeg broja nepotvrđenog segmenta.

Prijemnik

Segment n u [rcvbase, rcvbase+N-1]

- Poslati ACK(n)
- Out-of-order: baferovati
- In-order: predati (takođe baferovati, predati u in-order), povećati prozor na sledeći segment koji još nije primljen

Segment n u [rcvbase-N, rcvbase-1]

- ACK(n)

Drugačije:


- ignorisati

Transportni protokoli 7-26

26

13

Selective Repeat




Šta se događa kada ack2 stigne?

Transportni protokoli 7-27


27

Selective Repeat

Pošiljalac:



Prijemnik:



Transportni protokoli 7-28

28

TCP - RFC [793, 1122, 1323, 2018, 2581]

- Tačka-tačka:
 - Jedan pošilj., jedan prij.
- Pouzdan i redosledan *pipelined* prenos bajta:
 - Nema "granica poruka".
 - TCP kontrola zagušenja i protoka podešavaju veličinu prozora.
- Baferi za slanje & prijem




- Full duplex prenos:
 - U istoj vezi prenos u dva smjera.
 - MSS: maksimalna veličina podataka sloja aplikacije u segmentu (1460B, 536B, 512B)
- Konektivan: **kasnije u RM!**
 - Handshaking (razmjena kontrolnih poruka) inicira je pošiljalac, razmjenjuje stanja prije slanja.
- Kontrola protoka: **kasnije u RM!**
 - Pošiljalac ne može "zagušiti" prijemnika.
- Kontrola zagušenja **kasnije u RM!**

Transportni protokoli 7-29

29

Struktura TCP segmenta



Transportni protokoli 7-30

30

TCP pouzdani prenos

- TCP kreira pouzdani prenos po IP nepouzdanom servisu.
- Pipelined segmenti.*
- Kumulativne potvrde
- TCP koristi jedan retransmisioni tajmer.
- Retransmisije su trigerovane sa:
 - Timeout događajima.
 - Duplim ack-ovima.
- Razmatra se pojednostavljeni TCP pošiljalac:
 - Ignorišu se duplirani ACK segmenti.
 - Ignorišu se kontrole protoka i zagušenja.

Transportni protokoli

7-31

31

TCP pouzdani prenos (pošiljalac)

1. Podaci primljeni od aplikacije:

- Kreiranje segmenta sa odgovarajućim brojem u sekvenci.
- Broj u sekvenci je byte-stream broj prvog bajta podataka u segmentu.
- Startuje se tajmer (ako to već nije urađeno).
- Timeout interval se izračunava po odgovarajućoj formuli.

2. Timeout:

- Ponovo se šalje segment koji je izazvao timeout.
- Restartuje se tajmer.

3. Ack primljen:

- Ako se potvrdi prijem ranije nepotvrđenog segmenta treba :
 - napraviti odgovarajući update.
 - startovati tajmer ako postoje segmenti koji čekaju.

Transportni protokoli

7-32

32

TCP pouzdani prenos (prijemnik)

Događaj na prijemu	TCP akcije prijemnika
Dolazak <i>in-order</i> segmenta sa očekivanim brojem u sekvenci. Svi podaci do očekivanog broja su potvrđeni.	ACK sa kašnjenjem. Čeka do 500ms za sledeći segment. Ako nema sledećeg, šalje ACK.
Dolazak <i>in-order</i> segmenta sa očekiv. brojem u sekvenci. Potvrđ. prijema drugog segmenta u toku.	Odmah šalje jednu kumulativnu ACK, potvrđujući oba <i>in-order</i> segmenta.
Dolazak <i>out-of-order</i> segmenta sa većom vrijednosti broja u sekv. od očekivane. Detektovan prekid.	Odmah šalje duplikat ACK, indicirajući broj u sekvenci očekivanog bajta.
Dolazak segmenta koji djelimično ili potpuno popunjava prekid.	Odmah šalje ACK, omogućavajući da segment popuni prekid.

Transportni protokoli 7-33

33

TCP pouzdani prenos (*Fast Retransmit*)

- ❑ *Time out* period je često predugačak.
 - Dugo kašnjenje prije slanja izgubljenog paketa.
- ❑ Detekcija izgubljenog segmenta preko dupliranih ACK-ova.
 - Pošiljalac često šalje mnogo segmenata.
 - Ako je segment izgubljen, najvjeroatnije će biti dosta dupliranih potvrda ACK.
- ❑ Ako pošiljalac primi 3 ACK za iste podatke, prepostavlja se da je segment poslije potvrđenog izgubljen.
 - *Fast retransmit* novo slanje segmenta prije nego što je tajmer istekao.


Da li TCP ima GBN ili SR kontrolu greške?
Zašto 3 a ne dva ACK?

Transportni protokoli 7-34


34

TCP

Pošiljalac:



Prijemnik:



Transportni protokoli 7-35